# ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ 05/അധ്യായഃ 13

< ദേവീഭാഗവതപുരാണമ് | സ്കന്ധഃ 05

മഹിഷസേനാധിപബാഷ്കലദുർമുഖനിപാതനവർണനമ്

വ്യാസ ഉവാച

ഇത്യുക്ത്വാ തൗ മഹാബാഹൂ ദൈത്യൗ ബാഷ്കലദുർമുഖൗ .

ജഗ്മതുർമദദിഗ്ധാങ്ഗൗ സർവശസ്ത്രാസ്ത്രകോവിദൗ .. 1 ..

തൗ ഗത്വാ സമരേ ദേവീമൂചതുർവചനം തദാ .

ദാനവൗ ച മദോന്മത്തൗ മേഘഗമ്ഭീരയാ ഗിരാ .. 2 ..

ദേവി ദേവാ ജിതാ യേന മഹിഷേണ മഹാത്മനാ .

വരയ ത്വം വരാരോഹേ സർവദൈത്യാധിപം നൃപമ് .. 3 ..

സ കൃത്വാ മാനുഷം രൂപം സർവലക്ഷണസംയുതമ് .

ഭൂഷിതം ഭൂഷണൈർദിവ്യൈസ്ത്വാമേഷ്യതി രഹഃ കില .. 4 ..

ത്രൈലോക്യവിഭവം കാമം ത്വമേഷ്യസി ശുചിസ്മിതേ .

മഹിഷേ പരമം ഭാവം കുരു കാന്തേ മനോഗതമ് .. 5 ..

കൃത്വാ പതിം മഹാവീരം സംസാരസുഖമദ്ഭുതമ് .

ത്വം പ്രാപ്സ്യസി പികാലാപേ യോഷിതാം ഖലു വാഞ്ഛിതമ് .. 6 ..

ദേവ്യുവാച

ജാല്മ ത്വം കിം വിജാനാസി നാരീയം കാമമോഹിതാ .

മന്ദബുദ്ധിബലാത്യർഥം ഭജേയം മഹിഷം ശഠമ് .. 7 ..

കുലശീലഗുണൈസ്തുല്യം തം ഭജന്തി കുലസ്ത്രിയഃ .

അധികം രൂപചാതുര്യബുദ്ധിശീലക്ഷമാദിഭിഃ .. 8 ..

കാ നു കാമാതുരാ നാരീ ഭജേച്ച പശുരൂപിണമ് .

പശൂനാമധമം നൂനം മഹിഷം ദേവരൂപിണീ .. 9 ..

ഗച്ഛതം മഹിഷം തൂർണം ഭൂപം ബാഷ്കലദുർമുഖൗ .

വദതം മദ്വചോ ദൈത്യം ഗജതുല്യം വിഷാണിനമ് .. 10 ..

പാതാലം ഗച്ഛ വാഭ്യേത്യ സംഗ്രാമം കുരു വാ മയാ .

രണേ ജാതേ സഹസ്രാക്ഷോ നിർഭയഃ സ്യാദിതി ധ്രുവമ് .. 11 ..

ഹത്വാഹം ത്വാം ഗമിഷ്യാമി നാന്യഥാ ഗമനം മമ .

ഇത്ഥം ജ്ഞാത്വാ സുദുർബുദ്ധേ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു .. 12 ..

മാമനിർജിത്യ ഭൂഭാഗേ ന സ്ഥാനം തേ കദാചന .

ഭവിഷ്യതി ചതുഷ്പാദ ദിവി വാ ഗിരികന്ദരേ .. 13 ..

വ്യാസ ഉവാച

ഇത്യുക്തൗ തൗ തയാ ദൈത്യൗ കോപാകുലിതലോചനൗ .

ധനുർബാണധരൗ വീരൗ യുദ്ധകാമൗ ബഭൂവതുഃ .. 14 ..

കൃത്വാ സുവിപുലം നാദം ദേവീ സാ നിർഭയാ സ്ഥിതാ .

ഉഭൗ ച ചക്രതുസ്തീവ്രാ ബാണവൃഷ്ടിം കുരൂദ്വഹ .. 15 ..

ഭഗവത്യപി ബാണൗഘാന്മുമോച ദാനവൗ പ്രതി .

കൃത്വാതിമധുരം നാദം ദേവകാര്യാർഥസിദ്ധയേ .. 16 ..

തയോസ്തു ബാഷ്കലസ്തൂർണം സമ്മുഖോഽഭൂദ് രണാങ്ഗണേ .

ദുർമുഖഃ പ്രേക്ഷകസ്തത്ര ദേവീമഭിമുഖഃ സ്ഥിതഃ .. 17 ..

തയോര്യുദ്ധമഭൂദ് ഘോരം ദേവീബാഷ്കലയോസ്തദാ .

ബാണാസിപരിഘാഘാതൈർഭയദം മന്ദചേതസാമ് .. 18 ..

തതഃ ക്രുദ്ധാ ജഗന്മാതാ ദൃഷ്ട്വാ തം യുദ്ധദുർമദമ് .

ജഘാന പഞ്ചഭിർബാണൈഃ കർണാകൃഷ്ടൈഃ ശിലാശിതൈഃ .. 19 ..

ദാനവോഽപി ശരാന്ദേവ്യാശ്ചിച്ഛേദ നിശിതൈഃ ശരൈഃ .

സപ്തഭിസ്താഡയാമാസ ദേവീം സിംഹോപരിസ്ഥിതാമ് .. 20 ..

സാപി തം ദശഭിസ്തീക്ഷ്ണൈഃ സുപീതൈഃ സായകൈഃ ഖലമ് .

ജഘാന തച്ഛരാംശ്ഛിത്ത്വാ ജഹാസ ച മുഹുർമുഹുഃ .. 21 ..

അർധചന്ദ്രേണ ബാണേന ചിച്ഛേദ ച ശരാസനമ് .
ബാഷ്കലോഽപി ഗദാം ഗൃഹ്യ ദേവീം ഹന്തുമുപായയൗ .. 22 ..
ആഗച്ഛന്തം ഗദാപാണിം ദാനവം മദഗർവിതമ് .
ചണ്ഡികാ സ്വഗദാപാതൈഃ പാതയാമാസ ഭൂതലേ .. 23 ..
ബാഷ്കലഃ പതിതോ ഭൂമൗ മുഹൂർതാദുത്ഥിതഃ പുനഃ .
ചിക്ഷേപ ച ഗദാം സോഽപി ചണ്ഡികാം ചണ്ഡവിക്രമഃ .. 24 ..
തമാഗച്ഛന്തമാലോക്യ ദേവീ ശൂലേന വക്ഷസി .
ജഘാന ബാഷ്കലം ക്രുദ്ധാ പപാത ച മമാര സഃ .. 25 ..
പതിതേ ബാഷ്കലേ സൈന്യം ഭഗ്നം തസ്യ ദുരാത്മനഃ .
ജയേതി ച മുദാ ദേവാശ്ചുക്രുശുർഗഗനേ സ്ഥിതാഃ .. 26 ..
തസ്മിംശ്ച നിഹതേ ദൈത്യേ ദുർമുഖോഽതിബലാന്വിതഃ .
ആജഗാമ രണേ ദേവീം ക്രോധസംരക്തലോചനഃ .. 27 ..
തിഷ്ഠ തിഷ്ഠാബലേ സോഽപി ഭാഷമാണഃ പുനഃ പുനഃ .
ധനുർബാണധരഃ ശ്രീമാന്രഥസ്ഥഃ കവചാവൃതഃ .. 28 ..
തമാഗച്ഛന്തമാലോക്യ ദേവീ ശങ്ഖമവാദയത് .
കോപയന്തീ ദാനവം തം ജ്യാഘോഷഞ്ച ചകാര ഹ .. 29 ..
സോഽപി ബാണാന്മുമോചാശു തീക്ഷ്ണാനാശീവിഷോപമാൻ .
സ്വബാണൈസ്താന്മഹാമായാ ചിച്ഛേദ ച നനാദ ച .. 30 ..
തയോഃ പരസ്പരം യുദ്ധം ബഭൂവ തുമുലം നൃപ .
ബാണശക്തിഗദാഘാതൈർമുസലൈസ്തോമരൈസ്തഥാ .. 31 ..
രണഭൂമൗ തദാ ജാതാ രുധിരൗഘവഹാ നദീ .
പതിതാനി തദാ തീരേ ശിരാംസി പ്രബഭുസ്തദാ .. 32 ..
യഥാ സന്തരണാർഥായ യമകിങ്കരനായകൈഃ .
തുമ്ബീഫലാനി നീതാനി നവശിക്ഷാപരൈർമുദാ .. 33 ..
രണഭൂമിസ്തദാ ഘോരാ ബഭൂവാതീവ ദുർഗമാ .
ശരീരൈഃ പതിതൈർഭൂമൗ ഖാദ്യമാനൈർവൃകാദിഭിഃ .. 34 ..

ഗോമായുസാരമേയാശ്ച കാകാഃ കങ്കാ അയോമുഖാഃ .

ഗൃധ്രാ ശ്യേനാശ്ച ഖാദന്തി ശരീരാണി ദുരാത്മനാമ് .. 35 ..

വവൗ വായുശ്ച ദുർഗന്ധോ മൃതാനാം ദേഹസങ്ഗതഃ .

അഭൂത്കിലകിലാശബ്ദഃ ഖഗാനാം പലഭക്ഷിണാമ് .. 36 ..

തദാ ചുകോപ ദുഷ്ടാത്മാ ദുർമുഖഃ കാലമോഹിതഃ .

ദേവീമുവാച ഗർവേണ കൃത്വാ ചോർധ്വകരം ശുഭമ് .. 37 ..

ഗച്ഛ ചണ്ഡി ഹനിഷ്യാമി ത്വാമദ്യൈവ സുബാലിശേ .

ദൈത്യം വാ ഭജ വാമോരു മഹിഷം മദഗർവിതമ് .. 38 ..

ദേവ്യുവാച

ആസന്നമരണഃ കാമം പ്രലപസ്യദ്യ മോഹിതഃ .

അദ്യൈവ ത്വാം ഹനിഷ്യാമി യഥായം ബാഷ്കലോ ഹതഃ .. 39 ..

ഗച്ഛ വാ തിഷ്ഠ വാ മന്ദ മരണം യദി രോചതേ .

ഹത്വാ ത്വാം വൈ വധിഷ്യാമി ബാലിശം മഹിഷീസുതമ് .. 40 ..

തച്ഛ്രുത്വാ വചനം തസ്യാ ദുർമുഖോ മർതുമുദ്യതഃ .

മുമോച ബാണവൃഷ്ടിം തു ചണ്ഡികാം പ്രതി ദാരുണാമ് .. 41 ..

സാപി താം തരസാ ഛിത്ത്വാ ബാണവൃഷ്ടിം ശിതൈഃ ശരൈഃ .

ജഘാന ദാനവം ക്രുദ്ധാ വൃത്രം വജ്രധരോ യഥാ .. 42 ..

തയോഃ പരസ്പരം യുദ്ധം സഞ്ജാതം ചാതികർകശമ് .

ഭയദം കാതരാണാഞ്ച ശൂരാണാം ബലവർധനമ് .. 43 ..

ദേവീ ചിച്ഛേദ തരസാ ധനുസ്തസ്യ കരേ സ്ഥിതമ് .

തഥൈവ പഞ്ചഭിർബാണൈർബഭഞ്ജ രഥമുത്തമമ് .. 44 ..

രഥേ ഭഗ്നേ മഹാബാഹുഃ പദാതിർദുർമുഖസ്തദാ .

ഗദാം ഗഹീത്വാ ദുർധർഷാം ജഗാമ ചണ്ഡികാം പ്രതി .. 45 ..

ചകാര സ ഗദാഘാതം സിംഹമൗലൗ മഹാബലഃ .

ന ചചാല ഹരിഃ സ്ഥാനാത്താഡിതോഽപി മഹാബലഃ .. 46 ..

അമ്ബികാ തം സമാലോക്യ ഗദാപാണിം പുരഃസ്ഥിതമ് .

ഖഡ്ഗേന ശിതധാരേണ ശിരശ്ചിച്ഛേദ മൗലിമത് .. 47 ..

ഛിന്നേ ച മസ്തകേ ഭൂമൗ പപാത ദുർമുഖോ മൃതഃ .

ജയശബ്ദം തദാ ചക്രുർമുദിതാ നിർജരാ ഭൃശമ് .. 48 ..

തുഷ്ടുവുസ്താം തദാ ദേവീം ദുർമുഖേ നിഹതേഽമരാഃ .

പുഷ്പവൃഷ്ടിം തഥാ ചക്രുർജയശബ്ദം നഭഃസ്ഥിതാഃ .. 49 ..

ഋഷയഃ സിദ്ധഗന്ധർവാഃ സവിദ്യാധരകിന്നരാഃ .

ജഹൃഷുസ്തം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ ദാനവം രണമസ്തകേ .. 50 ..

ഇതി ശ്രീമദ്ദേവീഭാഗവതേ മഹാപുരാണേഽഷ്ടാദശസാഹസ്ര്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ മഹിഷസേനാധിപ-ബാഷ്കലദുർമുഖനിപാതനവർണനം നാമ ത്രയോദശോഽധ്യായഃ .. 13 ..

---

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ_05/അധ്യായഃ_13&oldid=74845"
ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

▪